


**Grade 3**



**TERM 1**



**HL SES**



**WORKSHEET**






**PACK**





## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	




	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>2. Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>3. Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	<b>BALA</b>	nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>	<p data-bbox="1308 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p>
---	-------------	---	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi			
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.							
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>							

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	---







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

**MANTAHA MOSEBETSI 1**


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	<b>BALA</b>	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

**LABOBEDI MOSEBETSI 1**


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswe a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentšwe le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswe lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane	lengwele	ngwanana	ngwetsi	
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
	<b>BALA</b>	nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
						<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <b>polelo</b> ka: tsholela Ngola <b>potso</b> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile		
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho		
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>	
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>					





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebeta ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebeta? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	BITSA MODUMO	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	BALA	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	NGOLA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	NGOLA	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	BITSA MODUMO	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	BALA	nkgelletse	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	BALA	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletse</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletse</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>	<p data-bbox="1308 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p>
---	-------------	---	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robeliheng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswe a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentšwe le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswe lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu!</u> Ho ne ho nka ho re <u>fuu!</u> Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <b>polelo</b> ka: tsholela Ngola <b>potso</b> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	Rakgadi o kga metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? Rakgadi o kga metsi ka _____. 2. Nkgo e thubehile neng? Nkgo e thubehile _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? O ne a nkadimme _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? O kile a nkoma ka _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile		
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho		
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>	
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>					





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tswaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: mahlohonolo Ngola <b>potso</b> ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>	 <p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>	<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	--	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>	<p data-bbox="1308 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p>
---	-------------	---	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	---







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: <u>tsholela</u> Ngola <u>potso</u> ka: <u>tshelela</u></p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile		
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho		
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>	
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>					





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	<b>BALA</b>	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	<b>BALA</b>	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: kgwasa Ngola potso ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Mpho Ngola potso ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tlwaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshehela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>	 <p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>	<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	--	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1508 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmolella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p> <p data-bbox="414 1601 1508 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>
---	-------------	--





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi			
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.							
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>							

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswe a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentšwe le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswe lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leebea Ngola potso ka: leeto
---	--------------	---


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>2. Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>3. Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>2. Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>					<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsemi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjhelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjhelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tswaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	<b>BALA</b>	nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1508 1601">           Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka         </p> <p data-bbox="414 1601 1508 2038">           sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana.         </p>
---	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi			
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.							
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>							

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta		leeto	meetlo	tee





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: tsholela Ngola <b>potso</b> ka: tshelela</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile		
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho		
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjhelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>	
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjhelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>					





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	<b>BALA</b>	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	<b>BALA</b>	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: rakgadi          Ngola potso ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>2. Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>3. Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	<b>BALA</b>	nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 952 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1508 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka  sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dintho tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dintho tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditekesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekese, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>
---	-------------	--





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leebea Ngola potso ka: leeto
---	--------------	---


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta		leeto	meetlo	tee





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu!</u> Ho ne ho nka ho re <u>fuu!</u> Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: <u>tsholela</u> Ngola <u>potso</u> ka: <u>tshelela</u></p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile		
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho		
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>	
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>					





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebeta ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebeta? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>	 <p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>	<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	--	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				





	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	<b>Mbuso</b>	<b>lehlabula</b>	<b>qhobosheane</b>	<b>lehlabathe</b>	<b>nkukisa</b>
	<b>BITSA MODUMO</b>	<b>nkadima</b>	<b>nketse</b>	<b>potapotilweng</b>	<b>nkudisa</b>	
		<b>nkgopotsa</b>	<b>nkgodi</b>	<b>nkgelletse</b>	<b>nkgetholla</b>	

	<b>BALA</b>	 <p>sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dintho tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dintho tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditekesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekese, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana.</p>	<p>Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka</p>
---	-------------	--	--





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qholang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane	lengwele	ngwanana	ngwetsi	
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: hlooho          Ngola <b>potso</b> ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tloa terata.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: <u>tsholela</u> Ngola <u>potso</u> ka: <u>tshelela</u></p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: mahlohonolo Ngola <b>potso</b> ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo		





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	---

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>2. Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>3. Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	<b>BALA</b>	nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>	<p data-bbox="1308 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p>
---	-------------	---	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meokgo ka ho <u>mphethela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphethela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qholang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswe a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentšwe le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswe lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta		leeto	meetlo	tee





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi	baloi	loile	
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu!</u> Ho ne ho nka ho re <u>fuu!</u> Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>					<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsemi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: <u>tsholela</u> Ngola <u>potso</u> ka: <u>tshelela</u></p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tswaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehatso</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmolella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka</p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dintho tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dintho tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditekesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekese, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana.</p>
---	-------------	--





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>





### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				




## LABORARO MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa		
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse		
	<b>BALA</b>					<p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la</p>	
		<p>habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>					

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta		leeto	meetlo	tee





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolella Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: tuu Ngola potso ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Nthabeleng Ngola potso ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
	<b>BALA</b>	nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
						<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsemi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: <u>tsholela</u> Ngola <u>potso</u> ka: <u>tshelela</u>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	Rakgadi o kga metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? Rakgadi o kga metsi ka _____. 2. Nkgo e thubehile neng? Nkgo e thubehile _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? O ne a nkadimme _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? O kile a nkoma ka _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjhelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjhelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetso ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetso? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	---

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	<b>BALA</b>	nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>
---	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi			
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.							
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>							

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswe a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentšwe le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswe lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta		leeto	meetlo	tee





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolella Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>					<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile		
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho		
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>	
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>					





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: kgwasa Ngola potso ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Mpho Ngola potso ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehatso</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: shebile Ngola <u>potso</u> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	<b>BALA</b>	nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>	<p data-bbox="1308 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p>
---	-------------	---	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswe a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentšwe le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswe lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoleha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolella Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: tuu Ngola potso ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Nthabeleng Ngola potso ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
	<b>BALA</b>	nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
						<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketsellets	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmolella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>
---	-------------	--





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>





### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi			
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.							
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>							




## LABORARO MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa		
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse		
	<b>BALA</b>					<p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la</p> <p>habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>	

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qholang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? Batho ba bangata ba na le _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	---

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: tuu Ngola potso ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Nthabeleng Ngola potso ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>					<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	<b>BALA</b>	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	<b>BALA</b>	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebeta ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebeta? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka</p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dintho tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dintho tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditekesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekese, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>Dijo di ne di le jwang? Dijo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qholang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: mahlohonolo Ngola <b>potso</b> ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	<b>BALA</b>	nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmolella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka</p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana.</p>
---	-------------	--





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____.</li> </ol>
---	---------------------	---







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qholang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoleha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolella Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>					<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsemi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	<b>BALA</b>	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	<b>BALA</b>	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>2. Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>3. Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka</p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi			
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.							
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>							

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane	lengwele	ngwanana	ngwetsi	
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile		
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho		
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>	
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>					





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	<b>BALA</b>	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	<b>BALA</b>	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebeta ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebeta? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1508 1601">           Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka         </p> <p data-bbox="414 1601 1508 2038">           sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana.         </p>
---	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qholang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswe a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentšwe le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswe lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi	baloi	loile	
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: tuu Ngola potso ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Nthabeleng Ngola potso ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa	
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa		
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela		
	<b>BALA</b>						<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjhelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjhelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetso ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetso? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahloba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
	<b>BALA</b>	nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dintho tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dintho tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditekesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekese, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>	<p data-bbox="1308 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p>
---	-------------	---	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diposo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta		leeto	meetlo	tee





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: <u>tsholela</u> Ngola <u>potso</u> ka: <u>tshelela</u></p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	Rakgadi o kga metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? Rakgadi o kga metsi ka _____. 2. Nkgo e thubehile neng? Nkgo e thubehile _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? O ne a nkadimme _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? O kile a nkoma ka _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta	
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile		
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho		
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>	
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>					





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	<b>BALA</b>	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	<b>BALA</b>	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehatso</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka</p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dintho tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dintho tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditekesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekese, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana.</p>
---	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leebea Ngola potso ka: leeto
---	--------------	---


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta		leeto	meetlo	tee





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: tuu Ngola potso ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsemi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Nthabeleng Ngola potso ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>					<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsemi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tloa terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	<b>BALA</b>	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	<b>BALA</b>	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tswaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlile	tlotliso	motlotlo	mokokotlo	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>2. Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>3. Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>4. Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>5. Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>2. ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>3. ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane		shebile
		hlapa	hlola	bohloko		hlasitse
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>
---	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa I.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robeliheng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswa a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentswa le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswa lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta		leeto	meetlo	tee





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tshelentseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	--

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswa a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu!</u> Ho ne ho nka ho re <u>fuu!</u> Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: tuu Ngola potso ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Nthabeleng Ngola potso ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>					<p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsemi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: <u>tsholela</u> Ngola <u>potso</u> ka: <u>tshelela</u></p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	<b>BALA</b>	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	<b>BALA</b>	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	<b>BALA</b>	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetso ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetso? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	BITSA MODUMO	tlala	tlola	tlama	mmutla	
	BALA	<p><u>Tlotliso</u> o eme ka <u>ntle</u> ho <u>ntlo</u>. O <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u> hobane o tshwerwe ke <u>tlala</u>. Bana ba bang le bona ba <u>batla</u> ho kena ka <u>tlung</u>. Ba re le bona ba tshwerwe ke <u>tlala</u>. <u>Tlotliso</u> o re ba <u>tlise</u> nama. Ba re ke nama ya <u>mmutla</u>. <u>Tlotliso</u> o re yena ha a <u>batle</u> nama ya <u>mmutla</u>. O re, o <u>utlwile</u> mme a re nama ya <u>mmutla</u> ha e jewe. O re bana ba mo <u>tlohelle</u>. Ebe <u>Tlotliso</u> o tla ba <u>hantle</u>?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Motlatsi</u> o bona banana ba <u>batle</u>. Banana bao ba apere <u>hantle</u>. Ba <u>tlisa</u> <u>mokotla</u>. <u>Mokotla</u> oo ke wa <u>matlakala</u>. Ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlise</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u>. <u>Motlatsi</u> o <u>tlisa</u> <u>matlakala</u> a ka <u>tlung</u> le a ka <u>ntle</u>. Banana ba re <u>Motlatsi</u> a <u>tlatse</u> <u>mokotla</u> oo. Ha a qeta ho o <u>tlatsa</u> a o <u>tlame</u>. <u>Motlatsi</u> o leka ho o <u>tlama</u>. Ha a kgone ho o <u>tlama</u> <u>hantle</u> hobane o <u>tletse</u> haholo. O re <u>Tlotliso</u> a <u>tle</u> ka <u>ntle</u> a <u>tlo</u> <u>tlama</u> <u>mokotla</u> oo. <u>Tlotliso</u> o <u>tlama</u> <u>mokotla</u>. O <u>ikutlwa</u> a le <u>motlotlo</u> haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: tlala Ngola <u>potso</u> ka: tlotliso</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	lelapa	dikorale	lewatile	tikoloho	sesetsa
	BITSA MODUMO	kgamelo	rakgadi	mokgubu	lekgotla	
		kgopane	makgakga	kgella	nkgisetsa	



	<b>BALA</b>	<p><u>Rekgonne</u> ke ngwana wa <u>Rakgadi Kgasi</u>ane. <u>Rakgadi</u> o re <u>Rekgonne</u> a tlise <u>kgamelo</u>. O batla ho <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. Lebese leo le monate. Ke la <u>dikgomo</u> tsa <u>Ntate Makgano</u>. <u>Ntate Makgano</u> o na le <u>dikgomo</u> tse ngata. O re <u>Rekgonne</u> a tlo mo thusa ho hama <u>dikgomo</u> tsa hae. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho hama. O re o tshaba <u>dikgomo</u>. O tshaba hore <u>dikgomo</u> di tla mo raha. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a mo tshwarele <u>kgamelo</u>. <u>Ntate Makgano</u> o qala ka <u>kgomo</u> e mmala o <u>kgubetswana</u>. <u>Kgomo</u> eo e <u>kgubetswana</u> e na le lebese le lengata. <u>Ntate Makgano</u> o <u>kgella</u> <u>Rekgonne</u> lebese. <u>Rekgonne</u> ha a batle ho nwa lebese. O re o <u>kgotse</u>, o nwele lebese le <u>Rakgadi</u>. <u>Ntate Makgano</u> o re <u>Rekgonne</u> a <u>kgannele dikgomo</u> tse ding ka lesakeng a be a kgethe <u>kgomo</u> eo a e ratang. Ebe <u>Rekgonne</u> o tlo kgetha <u>kgomo</u> efe?</p>
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: rakgadi          Ngola <b>potso</b> ka: kgella</p>

### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	moahlodi	mohlolo	sehloho	mahlohono	
		mahlomola	mahlodi	mohloki	bohloko	

	<b>BALA</b>	<p><u>Mahlomola</u> ke ngwana wa mme <u>Mahlodi</u>. O na le dilemo tse <u>hlano</u>. Mme <u>Mahlodi</u> o batla ho <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u>. O re <u>Mahlomola</u> a tle a tlo <u>hlapa</u>. <u>Mahlomola</u> ha a batle ho <u>hlapa</u>. O re ha a batle ho <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisa</u> <u>Mahlomola</u> ka metsi ao a batang hobane ke <u>lehlabula</u>. O re ka <u>lehlabula</u> ho a tjhesa, batho ba <u>hlapa</u> ka metsi a batang. Mme <u>Mahlodi</u> o <u>hlapisitse</u> <u>Mahlomola</u>. <u>Mahlomola</u> o <u>hlwekile</u> ebile o motle. O thabile ebile o re o tla thusa ho <u>hlwekisa</u>.</p>
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahlomola ke ngwana wa mang?  <u>Mahlomola ke ngwana wa</u> _____.</li> <li>O na le dilemo tse kae?  <u>na le dilemo tse</u> _____.</li> <li>Mahlomola o tlo hlapiswa ka metsi a jwang?</li> <li>Ka metsi a _____.</li> </ol>
---	--------------	--



### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlohonolo Ngola potso ka: mohlolo
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lelapa	dikorale	lewatleng	tikolohong	sesetsa
	<b>BITSA MODUMO</b>	kgamelo	rakgadi	lekgotla	makgakga	
		moahlodi	mohlolo	mahlohonolo	bohloko	





	<b>BALA</b>		<p>Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le dula hodima lefika la dikorale ka tlase lewatleng. Lelapa le le nyane la Clownfish le ne le thabile haholo ho dula lewatleng. Ba fumana dijo tse ngata haholo mafikeng a dikorale. Ba ne ba na le metswalle e mengata tikolohong ya bona e nyane ya dikorale. Hangata ba ne ba ikutlwa ba sireletsehile haholo. Empa ka tsatsi le leng, ha lelapa lele nyane la Clownfish le ntse le ja dijo tsa mantsiboya, ba ile ba utlwa motho a hweletsa haholo: 'Thusang! Thusang! Thusang!' 'Oho! Ke mang a hweletsang jwalo?' ho botsa Papa Clownfish. 'Ho etsahala eng?' ke bana ba bararo, ba tshohile. 'Ke tla ya ke ilo fuputsa!' ho rialo Mama Clownfish ka sebete.</p>
--	-------------	---	--

### LABONE MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
--	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lelapa le le nnyane la Clownfish le ne le dula kae? Le ne le dula _____.</li> <li>Lelapa lena le ne le ikutlwa jwang ka ho dula lewatleng? Le ne le _____ ho dula lewatleng.</li> <li>Ba ne ba fumana dijo kae? Ba ne ba fumana dijo _____.</li> <li>Hangata ba ne ba ikutlwa jwang? Hangata ba ne ba ikutlwa ba _____.</li> <li>Ba ile ba utlwa eng ka tsatsi le leng ha ba ja dijo tsa mantsiboya? Ba ile ba utlwa _____.</li> </ol>
---	--------------	---

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lelapa la clownfish le ne le dula ka tlase lewatleng</li> <li>ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re: thusang thusang thusang</li> <li>ke mang a hweletsang jwalo</li> </ol>





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	moshemane	shebile	
		hlapa	hlola	bohloko	hlasitse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Moshemane</u> yane ke ngwana Ntate <u>Moshebi</u>. Lebitso la hae ke <u>Moshe</u>. <u>Moshe</u> o etsang? O tsamaya a <u>shebile</u> hodimo. O re o <u>shebile</u> hodimo hobane o batla ho bona dinonyana. Ntate <u>Moshebi</u> o re o tla <u>shapuwa</u> ke batho ha a sa <u>shebe</u> moo a yang teng. <u>Moshemane</u> o re le yena o tla ba <u>shapa</u>. Ha a na dumela ho <u>shapuwa</u> ke batho a sa ba etsa letho. Ntate <u>Moshebi</u> o na le <u>bashemane</u> ba bang ba babedi. <u>Bashemane</u> bao bona ha ba tsamaye ba <u>shebile</u> hodimo. Ba <u>sheba</u> moo ba yang teng. Ba re ha ba batle ho <u>shapuwa</u> ke batho. <u>Moshe</u> o re, ba boi!</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	<b>BALA</b>	<p><u>Hloni</u> ke moshemane ya ratang <u>bohlweki</u>. O rata ho <u>hlapa</u> hobane o batla dula a <u>hlwekile</u>. Ka <u>Labohlano</u> o ne a sa batle ho ja dijo tsa <u>Mohlolo</u>. A re matsoho a <u>Mohlolo</u> ha a <u>hlweka</u>. <u>Mohlolo</u> o ne a sa <u>hlapa</u> matsoho. <u>Mohlolo</u> o ne a utlwile <u>bohloko</u> haholo. <u>Hloni</u> o ile a mo <u>hlabsetsa</u> hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. O re ho <u>hlapa</u> matsoho ho thibela <u>mahloko</u> a mangata, jwalo ka <u>lehlato</u>. <u>Labohlano</u> le fetileng <u>Hloni</u> o ne a sa tla sekolong hobane o ne a <u>hlatsa</u>. Mme o ile a mo isa ngakeng, ngaka e ile ya mo <u>hlahlaba</u> mme ya mo bolella hore ho <u>bohlokwa</u> ho <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle. <u>Mohlolo</u> o ile a utlwisisa, mme a tshepisa <u>Hloni</u> hore o tla <u>hlapa</u> matsoho ka nako tsohle.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola <b>polelo</b> ka: shebile Ngola <b>potso</b> ka: bohloko</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadi	nketsetsa	nkobola	nketselletsa	
		nkukis	nkudisa	nkabetse	nkemetse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohlae. Ke ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u>. <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a <u>nkoma</u> ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u>. Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo. <u>Nkadimeng</u> o ile a <u>nkopa</u> hore ke tlo mo kukisa. O ne a <u>nkile</u> nama ya <u>nku</u> le ya kgomo. O ile a re ke <u>nke</u> nama ya <u>nku</u>. Nama ya <u>nku</u> ha ke e je. E monate empa e a <u>nkudisa</u>. Mme o itse ha e <u>nkudisa</u> ke se ke ka e ja. <u>Nkadimeng</u> o re ke <u>nkele</u> mme wa ka nama ya <u>nku</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nkadimeng ke ngwanana ya jwang? Ke ngwanana ya _____.</li> <li>Ngwanabo Nkadimeng ke mang? Ke _____.</li> <li>Lenka ke moshemane ya jwang? Ke moshemane ya _____.</li> </ol>				


## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: nkudisa Ngola potso ka: nkadima







## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	potapotilweng
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgudisa	
		nkgellets	nkgudisitse	nkgaolela	nkgalletse	
	<b>BALA</b>	<p><u>Nkgono Mokgadi</u> o <u>nkgudisitse</u>. O <u>nkgopotsa</u> hore ke yena a <u>nkgudisitseng</u>. <u>Nkgono</u> o <u>nkgelletse</u> diperekisi ebile o bakile le dikuku. <u>Dikgaitsemi</u> tsa ka di <u>nkgalletse</u>. Ba re diperekisi tseo <u>Nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona di monate. <u>Nkgahle</u> o re o tla <u>nkgaolela</u> sehwaapa ha fela nka mofa diperekisi tseo tse <u>nkgono</u> a <u>nkgelletseng</u> tsona. O lebetse hore Maobane o ne a <u>nkgetholla</u> hara bana ba bang. O re ke mo tshwarele ha e le mona a ile a <u>nkgesa</u> a ba a <u>nkgetholla</u>. Kgethollo ha se ntho e lokileng.</p>				




	<b>NGOLA</b>	1. Ke mang a nkgudisitseng? Ke _____. 2. Nkgono Mokgadi o nkgelletse eng? O nkgelletse _____.
---	--------------	--

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: Ngola potso ka:

## LABONE MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Mbuso	lehlabula	qhobosheane	lehlabathe	nkukisa
	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketse	potapotilweng	nkudisa	
		nkgopotsa	nkgodi	nkgelletse	nkgetholla	

	<b>BALA</b>	<div data-bbox="414 963 1284 1579" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1300 940 1500 1601"> Ho tloha ka nako eo Mme wa Mbuso a neng a mmoella hore ba tlo etela lewatle ka nako ya phomolo ya lehlabula, seo Mbuso a neng a nahana ka </p> <p data-bbox="414 1601 1500 2038"> sona feela, ke ho aha qhobosheane ya lehlabathe. Mbuso a nahana ka ho aha qhobosheane e ntle ya lehlabathe. Mbuso a nahana hape ho aha qhobosheane ya lehlabathe e potapotilweng ke diforo tse tletseng metsi a lewatle. Mbuso le Mme wa hae ba ya mabenkeleng ho ya reka dinto tsohle tseo ba tla di hloka ha ba ya lewatle. Ha ba ntse ba eme moleng wa ho patala, yaba Mbuso o bona emere e nang le kgarafu. 'Mme, ke kopa o nthekele dinto tsena hle, ke a kopa hle Mme! Ho rialo Mbuso. 'Ao! Hle, Mme! Ke a kopa!' Ka tsatsi le latelang, Mbuso le Mme wa hae ba tsoha e sale ka meso ho ya boemelong ba ditokesi. Ba tsamaile sebaka se se lelele ka tekesi, ho fihlela Mbuso a bonela lewatle sebakanyana. </p>
---	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ke ditaba tse fe tseo Mme wa Mmuso a ileng a mo bolella tsona? <b>Mme wa Mmuso o ile a mmolella hore</b> _____.</li><li>2. Ba ne ba tlo etela lewatle ka nako efe ya selemo? _____.</li><li>3. Mbuso o ile a nahana ka ho aha eng? <b>Ile a nahana ka ho aha</b> _____.</li><li>4. Mbuso le Mme wa hae ba ne ba ilo ho etsa eng mabenkeleng? <b>Ba ne ba lo</b> _____.</li><li>5. Mbuso o ile a kopa hore mme wa hae a mo rekele eng? <b>O ile a kopa Mme wa hae a mo rekele</b> _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. hobaneng mbuso a thabile</li><li>2. mme wa mbuso o ile a mmolella hore ba ya lewatleng</li><li>3. ao hle mme ke a kopa</li></ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	jwala	jwale	jwang	jwetsitse	
	BALA	<p><u>Jwalane</u> le <u>Morwesi</u> ke bana ba motho. Ba rata pale ya dikolobe tse tharo. Kolobe ya pele e ile ya aha ntlo ya <u>jwang</u>. Ya bobedi yona ya aha ntlo ya dithupa. Ya boraro ya aha ntlo ya <u>majwe</u>. <u>Phokojwe</u> e ile ya diha ntlo ya <u>jwang</u> le ya dithupa. Ntlo ya <u>majwe</u> yona e ne e tsetsitse. <u>Phokojwe</u> ha e ya ka ya kgona ho e diha. <u>Phokojwe</u> e ne e swabile haholo.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p><u>Lwazi</u> ke moshanyana ya ratang <u>ntwa</u>. O rata ho <u>lwana</u> le <u>metswalle</u> ya hae. Maobane o ne a <u>lwana</u> le Thuto. O ne a <u>lwanela</u> eng? O re thuto o mo hatile <u>menwana</u>. Thuto a re yena ha a mo hata <u>menwana</u>. Kajeno o <u>lwana</u> le Pule. O <u>lwanela</u> <u>lelwala</u>. O re <u>lelwala</u> leo ke la hae. Pule o re <u>lelwala</u> leo ha se la hae. <u>Lelwala</u> la <u>Lwazi</u> ke le robehileng. Mosuwe o re <u>Lwazi</u> a tlohele ho <u>lwana</u>. Ho <u>lwana</u> ha se ntho e lokileng. Ke nahana hore <u>Lwazi</u> o <u>lwanelitse</u> ruru. E be o tla tlohelle ho <u>lwantsha</u> bana ba bang?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: lwana Ngola potso ka: lwanela</p>				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	BITSA MODUMO	mphile	mphedisa	mphoqa	mphomotsa	
		mphehela	mphoqile	mphumola	mphehela	




	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Mpho</u> . Metswalle ya ka ke <u>Omphile</u> le <u>Mphielo</u> . <u>Mphielo</u> o <u>mphile mpho</u> e ntle ka tsatsi la ka la tswalo. <u>Omphile</u> yena o itse o tla <u>mphehela</u> dijo tse monate. Ke memme <u>Mphielo</u> le <u>Omphile</u> hore re tlo ja dijo tseo tse monate tse mme a <u>mphehetseng</u> tsona mmoho. <u>Mphielo</u> o ile a <u>mphoqa</u> ha a re yena ha a rate dijo tsa malapeng a mang. <u>Omphile</u> o ile a <u>mphumola</u> meoko ka ho <u>mphehela</u> pale e monate e tshehisang.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebitso la ka ke mang? Lebitso la ka ke _____.</li> <li>2. Metswalle ya ka ke bo mang? Metswalle ya ka ke _____.</li> <li>3. Mme o itse o tlo etsa eng? Mme o itse o tlo _____.</li> </ol>
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola polelo ka: <u>mphoqa</u> Ngola potso ka: <u>mphehela</u>



### LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	ntja	ntjella	ntjanyana	ntjesitse	
		dintjanyana	dintja	ntjelletse	ntjesa	
	<b>BALA</b>	Ke <u>ntja</u> ya mang yane? Ke <u>ntja</u> ya Thabo. Thabo o na le <u>dintjanyana</u> tse ngata. <u>Dintjanyana</u> tseo di <u>ntjelletse</u> dijo tsa ka tse monate bekeng e fetileng. Hobaneng <u>ntja</u> e e <u>ntjametse tjena</u> ? Le yona e batla ho <u>ntjella</u> dijo tsa ka. Ha ke rate <u>dintjanyana</u> , ebile ha ke na dumela di <u>ntjelle</u> dijo tsa ka hape. Ke kopa o bolelle thabo a tlo nka <u>ntjanyana</u> yena ya hae.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ke ntja ya mang yane? Ke ntja ya _____.</li> <li>2. Dintjanyana di entseng bekeng e fetileng? Di _____.</li> <li>3. Di jo di ne di le jwang? Di jo di ne di le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantšwe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: ntjanyana Ngola potso ka: ntjesa


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Zodwa	matha	ikwetlisa	maoto	dimathi
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphile	mphethela	mphoqile	mphomotsa	
		ntja	ntjella	ntjanyana	ntjametse	





	<b>BALA</b>	 <p>Zodwa o ne a rata ho matha. O ne a ikwetlisa tsatsi le leng le leng. O ne a thabela ka tsela eo moya o mo phodisang ka teng sefahlehong. O ne a thabela modumo o etswang ke maoto a hae fatshe. O ne a thabiswa hape ke hore ke yena ya neng a matha ka pele ho feta dimathi tse ding kaofela. Empa Zodwa o ne a sa rate ho matha hodima majwe ebe o ya hlabuwa. O ne a sa rate motjheso wa fatshe o neng o tjhesa maoto a hae. Haholo-holo o ne a sa rate ka tsela eo bana ba bang ba tshehang ha a tsamaya ka maoto fatshe. Empa lelapa la habo Zodwa le ne le hloka tjhelete ya ho mo rekela dieta. 'Jwang kapa jwang, ke na le dieta kapa ha ke na tsona, ke tla matha tsatsi le leng le leng!' Zodwa a itjwetsa.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zodwa o ne a rata ho etsa eng? Zodwa o ne a rata ho _____.</li> <li>2. O ne a ikwetlisa neng? Ne a ikwetlisa _____.</li> <li>3. Ke eng eo Zodwa a neng a e thabela? Ne a thabela _____.</li> <li>4. Zodwa o ne a sa rate ho matha kae? Zodwa o ne a sa rate ho matha _____.</li> <li>5. Hobaneng Zodwa a ne a matha a sa rwala dieta? _____</li> </ol>
---	---------------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswhe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ke mang ya neng a rata ho matha</li> <li>2. Ke tla matha tsatsi le leng le le leng</li> <li>3. zodwa o ne a matha ka lebelo.</li> </ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	rwala	rwesa	morwetsana	rwalla	
		morwalo	qhoma	qhotsa	maqheka	
	BALA	<p><u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya motle. O <u>rwala</u> dieta tse ntle. O rata ho <u>rwalla</u>. O <u>rwalla</u> patsi e ngata. Le nna ke rata ho <u>rwalla</u>. Empa ha ke kgone ho <u>rwalla</u> patsi e ngata jwaloka <u>Morwesi</u>. <u>Morwesi</u> o re ke tsamaye le yena ha a lo <u>rwalla</u>. O batla ho mpontsha moo a <u>rwallang</u> teng. O re moo patsi e ngata. Ke tatetse ho lo <u>rwalla</u> le <u>Morwesi</u>. Abuti wa ka o re o rata <u>Morwesi</u>. O re o batla ho mo <u>rwesa</u> lesale la monwaneng. O re <u>Morwesi</u> ke <u>morwetsana</u> ya nang le hlomphe. Ke a ipotsa hore na <u>Morwesi</u> o tla dumela hore Abuti wa ka a mo nyale?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ke eng eo e <u>qhomang</u>? Ho <u>qhoma</u> peipi ya pompo. E qhoma kae? E qhoma mane ha Tutu. Ho ile ha re qhu! Tutu o <u>maqheka</u> o tla kgona ho e lokisa. Ke eng eo e <u>qhalanang</u>? Ho <u>qhalana</u> seretse! Se <u>qhalana</u> kae? Se theoha thabeng tsane yane ya mmaeneng. Ke mahe a eng a <u>qhotsitseng</u>? Ke mahe a kgoho ya Sello. Ho <u>qhotsitse</u> mahe a makae? Ho <u>qhotsitse</u> mahe a mahlano.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola polelo ka: qhoma Ngola potso ka: qhalana</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	BITSA MODUMO	mmangwane	rangwane	lengwele	ngwathela	
		ngwanana	ngwetsi	mangwele	ngwathetse	

	<b>BALA</b>	Ausi yane a mokgutshwane ke <u>ngwetsi</u> ya <u>Mmangwane</u> le <u>Rangwane</u> . O na le ngwana a le mong wa <u>ngwanana</u> . <u>Ngwana</u> wa hae o monnyane. O wele ka <u>mangwele</u> . <u>Lengwele</u> la <u>ngwana</u> wa hae le utlwile bohloko. <u>Mmangwane</u> o re a mo tlise ho yena a mo sidile <u>mangwele</u> ao. Rangwane yena o batla ho mo otlolla mangwele ao. <u>Ngwetsi</u> e utlwile bohloko. Ha a rate ha <u>ngwana</u> hae a lemala. Ao <u>ngwanana</u> wa <u>Mmangwane</u> !
---	-------------	--


	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngwanana yane ya mokgutshwane ke mang? Ke _____.</li> <li>2. Ngwana hae o utlwile bohloko kae? Utlwile bohloko _____.</li> <li>3. Rangwane o batla ho etsa eng? O batla ho _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: lengwele Ngola <b>potso</b> ka: mmangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1


	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
--	---------------------	------	-----------	--------------	----------	---------

	<b>BITSA MODUMO</b>	seeta	leeba	leeto	tee
		meetlo	meelelo	feela	feellwane




	<b>BALA</b>	Batho ba bangata ba na le <u>meetlo</u> . E nngwe ya meetlo eo ke ho fofisa <u>leeba</u> ka mora ho nyalana. Ke a ipotsa hore <u>meetlo</u> ya heso ke efe? Mme o re ha re na <u>meetlo</u> . Batho ba batjha ha ba rate <u>meetlo</u> . Mantswe a mang eo ke a tsebang a nang le modumo 'ee' ke <u>seeta</u> , <u>leeba</u> , <u>leeto</u> le <u>tee</u> . Ke sebeditse <u>feellwana</u> ka mora lentšwe le leng le le leng. <u>Feellwana</u> e re thusa ho arola mantswe lenaneng.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batho ba bangata ba na le eng? <b>Batho ba bangata ba na le</b> _____.</li> <li>2. Ke bomang ba sa rateng meetlo? Ke _____.</li> </ol>
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2



	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---



	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: leeba Ngola potso ka: leeto
---	--------------	--


### LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Musa	setantshi	Afrika Borwa	sebapadi	tummeng
	<b>BITSA MODUMO</b>	mmangwane		lengwele	ngwanana	ngwetsi
		seeta	leeto	meetlo	tee	





	<b>BALA</b>		<p>Pale ena ke ya Musa Motha, setantshi se makatsang sa Afrika Borwa. Ha Musa a sa le monyenyane dilemong, o ne a sa nahane hore ekaba setantshi. Toro ya hae e ne e le hoba sebapadi se tummeng sa papadi ya bolo ya maoto. O ne a rata ho matha ka lebaleng la bolo, a tiribola le ho raha bolo ya maoto. Empa ka letsatsi le leng, ha Musa a le dilemo tse 9, moshanyana e mong a mo raha lengweleng ha ba ntse ba bapala bolo ya maoto. Bosiu bo bong le bo bong kamora beke kotsi e etsahetse, lengwele la Musa la dula le ruruha. Batswadi ba hae ba eellwa hore hase kotsi e tlwaelehileng ya lengwele, ba etsa qeto ya ho moisa sepetlele. Ho nkile dikgwedi tse tsheletseng, ho se na motho le ya mong ya ileng a fumana hore ho etsahala eng ka lengwele la Musa. Musa a iswa dipetlele tse fapaneng, a kopana le dingaka ka ho fapana. Musa a etswa diteko tse ngata ho batlisisa hore ke eng e etsang hore lengwele la hae le ruruhe.</p>
---	-------------	--	---

### LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<p><b>NGOLA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musa Motha ke setantshi se makatsang sa kae? Musa Motha ke setantshi _____.</li> <li>2. Toro ya Musa e ne e le efe? Toro ya Musa e ne e le _____.</li> <li>3. Ho ile ha etsahalang ka Musa ha a le dilemo tse 9? Ha Musa a le dilemo tse 9 _____.</li> <li>4. Ho ne ho etsahala eng ka lengwele la Musa bosiu bo bong le bo bong? Bosiu bo bong le bo bong _____.</li> <li>5. Ho nkile dikgwedi tse kae ho fumana hore ho etsahalang ka lengwele la Musa? Ho nkile _____.</li> </ol>
---	---------------------	--

### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.</p>






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<p><b>BALA</b></p>	<p>Bala mantswe a  kaofela le a  hape.</p>
	<p><b>NGOLA</b></p>	<p>Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. musa motha ke setantshi sa afrika borwa</li> <li>2. toro ya mosa e ne e le efe</li> <li>3. pale ena ke ya musa motha</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	maema	maele	phaella	maeto	
		moabi	moahi	moalosi	moaparo	
	BALA	<p><u>Maema</u> ke mora wa Ntate <u>Moabi</u>. Ntate <u>Moabi</u> ke <u>moahi</u> wa Matoporong. <u>Maema</u> yena ke <u>moalosi</u> wa mehlape. Ke <u>moalosi</u> ya hlwahlwa wa mehlape. O rata ho sebedisa <u>maele</u> ha a bua. <u>Maele</u> a thata haholo. Ka nako tse ding ha ke mo utlwisise. <u>Maema</u> o re <u>maele</u> a bohlokwa a mo thusa ho phela bophelo bo lokileng.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p>Selemong se tlang re tlo nka <u>maeto</u> a mangata. Re tlo etela dibakeng tsohle tse ka hara Provensi ya rona. <u>Maeto</u> ana re tlilo a nka ka nako ya phomolo. <u>Maema</u> o re o tlo tsamaya le rona. O re ke motho ya ratang ho nka <u>maeto</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: maeto Ngola <u>potso</u> ka: Maema</p>				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	BITSA MODUMO	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	mooki	mookodi	moomo	





	<b>BALA</b>	<p><u>Sehlooho</u> sa pale e ke sefe? <u>Sehlooho</u> sa pale ena ke: "Toro ya ka ya ho ba <u>mooki</u>". Ka tsatsi le leng <u>hlooho</u> ya Mosilo e ne e le bohloko. O ne a rothisa <u>mookgo</u> ka leihlo le le leng. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e opa ka tsela e makatsang. O ile a ya ho jwetsa titjhere. Titjhere a re a lo bona <u>mooki</u> wa rona wa sekolong. <u>Mooki</u> o ile a tseba ho re na <u>hlooho</u> eo ya Mosilo e tla phekoheha jwang. O ile a re Mosilo a phumule <u>mookgo</u> oo. A mo nwesa metsi mme a re a ilo sekama ka phaposing ya baithuti ba kulang. Kamora metsotso e mashome a mabedi <u>mooki</u> o ile a re Mosilo a eme. Kgele! Mosilo o ne a maketse. <u>Hlooho</u> ya hae e ne e fodile. Ho tloha tsatsing leo Mosilo o ile a tseba hore ka tsatsi le leng le yena e tlo ba Mooki ya hlwahlwa.</p>
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mosilo o ne a tshwerwe ke eng? <b>Mosilo o ne a tshwerwe ke</b> _____.</li> <li>Ho ne ho tswa eng leihlong la Mosilo? <b>Ho ne ho tswa</b> _____.</li> <li>Titjhere o ile a re a ye kae? <b>O ile re a ye</b> _____.</li> </ol>
---	--------------	--







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka: hlooho Ngola potso ka: mooki</p>



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	maano	maadimo	mahlaahlela	twaa	
		maadim	mahlaahlela	maadimo	twaa	
	<b>BALA</b>	<p>Bana ba tlamehile ho rutuwa bohlokwa ba ho loha <u>maano</u>. Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le e mong a be le <u>maano</u> a ho rarolla mathata a feng kapa a feng. Ntho e nngwe ke ho ba motho ya <u>mahlaahlela</u>. Ha o le <u>mahlaahlela</u> o kgona ho qeta mosebetsi ka pele. Ha o lenama. Beng ba mesebetsi ba rata ho sebeletswa ke batho ba nang le <u>maano</u>, ba mahlaahlela. Mosuwe wa rona o re batho ba jwalo, ba ya atleha dibakeng tsa bona tsa mesebetsi. Le nna ke batla ho ba motho ya kgonang ho loha <u>maano</u> le ya <u>mahlaahlela</u>.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ke eng seo bana ba tlamehileng ho se rutuwa? <b>Ke bohlokwa ba ho</b> _____.</li> <li>Ke eng eo o kgonang ho e etsa ha o le mahlaahlela. <b>O kgona ho</b> _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola polelo ka: mahlaahlela Ngola potso ka: maano


## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Marie	sebapadiswa	bere	robala	bapala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mootlwana	mookgo	sephooko	hlooho	
		sehlooho	maano	mahlaahlela	maadimo	





	<b>BALA</b>	 <p>Popi ya bere ya Marie e ne e le yona thatohatsi ya hae. Esale a robala le yona ho tloha esale lesea le le nyenyane. Bosiu bo bong le bo bong, o ne a e mamarela a dula le yona leha a kgathatsehile. Marie ha a le hae, o ne a dula a le haufi le popi ya hae kamehla. Bere e ne e le sebapadiswa se kgethehileng ebile mme wa Marie o ne a sa mo qobelle hore a bapale le ba bang ka sona. Empa Marie e ne e le motho ya fanang, o ne a dumella Josh ho tshwara le ho bapala ka bere. Ka tsatsi le leng e le motsheahare ha Marie le Josh ba ntse ba bapala, Josh o ile a utlwa Marie a bua le bere ya hae. 'O se o tsofala,' ke Marie eo a tsheha. 'Ke ntse ke o rata le ha ho le jwalo.' Letsatsi le hlahlamang, ha Marie a le sekolong ngwanabo Josh o ile a fumana sekere ka kitjhineng. 'Ke na le leano' Josh a nahana. Josh o nahana ka popi ya Marie ya bere e tsofetseng. 'Nka etsa hore popi ya Marie ya bere e shebahale e le ntle e ntjhafetse!' ho nahana Josh.</p>
---	-------------	--

## LABONE MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---

	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thatohatsi ya Marie e ne e le eng? Thatohatsi ya Marie e ne e le _____.</li> <li>2. Ho tloha neng Marie a robala le popi ya hae ya bere? Esale ho tloha _____.</li> <li>3. Marie o ile a dumella mang ho bapala ka bere ya hae? Ile a dumella _____.</li> <li>4. Ka tsatsi le leng Josh o ile a utlwa Marie a etsa eng? Josh o ile a utlwa Marie a _____.</li> <li>5. Josh o ile a nahana eng? Josh o ile a nahana _____.</li> </ol>
---	--------------	--







### LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa I wa ka Labone.






### LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	<p>Ngola polelo ka dibukeng ya hao. Lokisa diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mme wa marie o ne a mo reketse popi ya bere</li> <li>2. bere o entse jwang ha a le the</li> <li>3. ke maswabi</li> </ol>



## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatsa
	BITSA MODUMO	moetapele		moeti	poello	moemedi
		koloi	moloi		baloi	loile
	BALA	<p><u>Poello</u> ke moradi wa Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> ke <u>moetapele</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa motse. <u>Poello</u> o bollella Ntate <u>Moeng</u> hore <u>moeti</u> o se a fihlile. <u>Moeti</u> enwa ke <u>moemedi</u> wa mokgatlo wa bo rakgwebo wa naha. O etetse <u>moetapele</u> wa motse, e leng Ntate <u>Moeng</u>. Ntate <u>Moeng</u> o bolella <u>moeti</u> wa hae hore o amohelohile. <u>Moeti</u> o thabile haholo ke ka moo <u>Poello</u> a mo amohetseng ka teng. Ntate <u>Moeng</u> o re o motlotlo ka moradi wa hae <u>Poello</u>.</p>				
	NGOLA	<p>Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.</p>				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	<p>Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.</p>				
	BALA	<p>Ntate <u>Moloi</u> o rekisa koloi. O e rekisa hobane a batla ho reka <u>koloi</u> e ntjha. O re <u>Poello</u> a bolelle Ntate wa hae hore o rekisa <u>koloi</u>. <u>Poello</u> o re o kopa a mo rekele yona. Ntate <u>Moeng</u> o batla ho reka <u>koloi</u> eo. O re <u>Poello</u> a ilo botsa Ntate <u>Moloi</u> hore o e rekisa ka bokae. Ntate <u>Moloi</u> o re o e rekisa ka theko e tlase. Ebe Ntate <u>Moeng</u> o tla kgona ho rekela <u>Poello</u> <u>koloi</u> eo?</p>				
	NGOLA	<p>Ngola <u>polelo</u> ka: moloi Ngola <u>potso</u> ka: moeti</p>				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	TADIMA O BUE	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana
	BITSA MODUMO	tuu		kgathatsa	thuube
		tuu	fuu	huu	thuube

	<b>BALA</b>	Ho thwe <u>thuube</u> ha e na tsatsa. Ho thotse hoitse <u>tuu</u> ! Ho ne ho nka ho re <u>fuu</u> ! Banana ba ile ba hweletsa ba re huu!
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Thuube ha e na _____. Ho thotse hoitse _____!
---	--------------	--


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: tuu Ngola <b>potso</b> ka: thuube
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
---	---------------------	--------	---------	-----------	----------	------------

	<b>BITSA MODUMO</b>	nthabela	nthetsa	nthudisa	nthorisa
		nthomile	nthubela	nthata	nthekela

	<b>BALA</b>	Lebitso la ka ke <u>Nthabeleng</u> . Ke moradi wa <u>Manthabeleng</u> . <u>Manthabeleng</u> o <u>nthomile</u> ha bo <u>Nthabiseng</u> . <u>Nthabiseng</u> ke motswalle wa ka e moholo. Pele re ba metswalle o ne a rata ho <u>nthetsa</u> . O ne a <u>nthetsa</u> ka matsatsi o hle. Ka tsatsi le leng o ile a <u>nthekela</u> dimonamona. Dimonamona tseo <u>Nthabiseng</u> a <u>ntheketseng</u> tsona di ne di latsweha. <u>Nthabiseng</u> o re o <u>nthatela</u> pelo ya ka e ntle.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	1. Nthabeleng ke moradi wa mang? Ke moradi wa _____. 2. Nthabiseng ke mang? Nthabiseng ke _____.
---	--------------	---





### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Nthabeleng Ngola <b>potso</b> ka: nthekela
---	--------------	--







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Ntsaku	kwatile	kgaitsedi	kgaohana	kgathatswa
	<b>BITSA MODUMO</b>	tuu	thuube	nthabela	nthetsa	
		nthomile	nthula	nthorisa	nthekela	
	<b>BALA</b>	 <p>Ntsako a ikutlwa a kwatile. Kgaitsedi ya hae e monyenyane, Fanisa, ya qetang ho qala kereiti ya l, ha a kgone ho kgaohana le yena, Ntsako. Fanisa o dula a mo setse morao hohle moo a yang teng. Fanisa o ne a tshaba. O ne a shebahala a fapane le ba bang. O ne a kgathatswa ke hore ha ho na motho ya tla rata ho etsa setswalle le yena. Ka letsatsi la pele sekolong, Ntsako a fihla pele sekolo se qala, ho tla dumedisa metswalle ya hae. Fanisa o ne a eme ka morao ho yena a itshwarelleditse ka mose wa hae. "Ntlohelle!" Ntsako a nahana. Empa ke letsatsi la hae la pele sekolong, yaba o etsa qeto ya ho tlohella Fanisa tsatsing leo feela.</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ntsaku o ne a ikutlwa jwang? Ntsaku o ne a _____.</li><li>2. Hobaneng Ntsaku a ne a kwatile? Hobane _____.</li><li>3. Fanisa o ne a kgathatswa ke eng? Ne a kgathatswa ke _____.</li><li>4. Ntsaku o ile a fihla neng sekolong? Ile a fihla _____.</li><li>5. Hobaneng Ntsaku a ile a nka qeto ya ho tlohella Fanisa? Hobane _____.</li></ol>







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. lebitso la kgaitšedi ya ntsaku ke fanisa</li><li>2. ebe hobaneng ntswaki a kwatile</li><li>3. ntlohelle</li></ol>

## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	tshela	tsholela	tshelela	tshomo	
		tsholla	motshetshe	tshokolo	tshabisa	
	BALA	<p><u>Tshenolo</u> o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho mamela <u>ditshomo</u>. <u>Tshomo</u> eo a e ratang ka ho fetisisa ke ya Tselane le Dimo. O rata hore nkgono a mo phethele <u>tshomo</u> ena. Mme o re <u>Tshokolo</u> a <u>tsholele</u> <u>Tshenolo</u>. O re a se ke a mo <u>tsholela</u> dijo tse ngata. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsholelwa</u> dijo tse ngata. Ha a <u>tsholetswe</u> dijo tse ngata o di <u>tshela</u> ke tonkeng ya matlakala. Dijo ha di <u>tshelwe</u> ka tonkeng ya matlakala.</p>				
	NGOLA	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				


## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	<p><u>Tshokolo</u> o rata ho <u>tshehisa</u> <u>Tshenolo</u>. O re <u>Tshenolo</u> o <u>tsheha</u> hamonate. <u>Tshenolo</u> ha a rate ho <u>tsheha</u>. O re <u>Tshokolo</u> a tlohele ho mo <u>tshehisa</u>. Ruri <u>setsheho</u> sa <u>Tshenolo</u> se a <u>tshehisa</u>. Ntate <u>Motshabi</u> ke ntate wa <u>Tshidiso</u>. <u>Tshidiso</u> o tshwana le Ntate <u>Motshabi</u>. <u>Tshidiso</u> le yena o na le dilemo tse <u>tshelela</u>. O rata ho <u>tshela</u> terata. O re o <u>tshelela</u> ha bo <u>Tshenolo</u>. O batla ho bapala le <u>Tshenolo</u>. <u>Tshenolo</u> yena o <u>tshaba</u> ho tlola terata.</p>				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: tsholela Ngola <u>potso</u> ka: tshelela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	BITSA MODUMO	rakgadi	kgamelo	dikgomo	nkgo	
		mphomotsa	ntjella	rangwane	leeba	

	<b>BALA</b>	<u>Rakgadi</u> o <u>kga</u> metsi ka <u>kgamelo</u> e hamang <u>dikgomo</u> . O kga metsi ka <u>kgamelo</u> hobane <u>nkgo</u> ya metsi e thubehile. <u>Nkgo</u> e thubehile ha rangwane a ne a e sebedisa. Rangwane o ne a sebedisa <u>nkgo</u> ya metsi ho hama <u>dikgomo</u> . Dikgomo di rahile nkgo eo.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	1. Rakgadi o kga metsi ka eng? <b>Rakgadi o kga metsi ka</b> _____. 2. Nkgo e thubehile neng? <b>Nkgo e thubehile</b> _____.
---	--------------	---


### LABOBEDI MOSEBETSI 2


	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
---	-------------	---


	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: dikgomo Ngola <b>potso</b> ka: rangwane
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
---	---------------------	------	----------	-----------	------------	--------




	<b>BITSA MODUMO</b>	nkadima	nketsetsa	nketsellets	nkukisa
		nkgopots	nkgetholla	nkgesitse	nkgodisa

	<b>BALA</b>	<u>Nkadimeng</u> ke ngwanana ya bohale. Ke ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Nkile</u> ka re a <u>nkadime</u> buka ya hae ya dipalo. <u>Nka</u> o bolella hore o ne nepile dipalo tseo kaofela. <u>Nkadimeng</u> o kile a <u>nkisa</u> ho ngwanabo <u>Lenka</u> . <u>Lenka</u> ke moshemane ya seleng. O kile a nkoma ka koto. E batlile e mpetsa <u>nkong</u> . Ha ke batle ha motho a <u>nkoma</u> ka koto kapa molamu. <u>Nka</u> mo <u>nkela</u> koto eo kapa molamu oo.
---	-------------	---





	<b>NGOLA</b>	1. Nkadimeng o ne a nkadimme buka ya eng? <b>O ne a nkadimme</b> _____. 2. Lenka o kile a nkoma ka eng? <b>O kile a nkoma ka</b> _____.
---	--------------	--

### LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.
---	-------------	--

	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: nketsetsa Ngola <b>potso</b> ka: nkadima
---	--------------	--





# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Jack	bitswang	sehanyata	sekgankula	kgauta
	<b>BITSA MODUMO</b>	mahlohonolo	nkukisa	nkgodisa	mphoqile	
		ntjesitse	ngwathela	tee	hlooho	
	<b>BALA</b>					<p>Bare e nere, e le moshemane ya bitswanag Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae feela. Ntate wa hae o ne a hlokahale Jack e sale lese. Ha ntate wa hae a ntse a phela, sehanyata se seng se ile sa utswa sekgankula le kgooho e neng e behela mahe a kgauta. Hoja hothwe ntse re na le kgooho ya rona, re ne re tla ba le tjehelete ya dijo. Nka kgomo ya rona o ilo e rekisa mmarakeng,</p>
		<p>Jack. Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile. Ba ne ba se na dijo hape ba se na tjehelete. Mme wa Jack a etsa qeto ya hore ba rekise kgomo ya bona e le nngwe to!</p>				





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jack o ne a dula le mang? Jack o ne a dula le _____.</li><li>2. Ntate wa Jack o ne a le kae? Ntate wa Jack _____.</li><li>3. Ho ile ha etsahala eng ha ntate wa hae a ntse a phela? Sehanyata se seng _____.</li><li>4. Ke eng e Jack a neng a lo e rekisa mmarakeng? Jack o ne _____ mmarakeng.</li><li>5. Motho ya futsanehileng ke ya jwang? Motho ya futsanehileng ke ya _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. jack o ne a dula le mme wa hae feela</li><li>2. ba ne ba na le kgomo e le nngwe to</li><li>3. sehanyata ke eng</li></ol>




## MANTAHA MOSEBETSI 1


	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	nngwe	bonngwe	sonngwe	nngolla	
		ngwana	ngwanana	ngwathela	ngwapile	
	BALA	Ka <u>bonngwe</u> le <u>bonngwe</u> banana ba ile ba fihla. <u>Ngwanana</u> e mong o ne a apere mose o <u>sonngweng</u> hantle. <u>Ngwanana</u> eo o ile a <u>nngolla</u> lebitso la hae. Ke ile ka hopola hore <u>ngwanana</u> eo ke ngwana wa Mme Mothusi. Mme Mothusi ke motswalle wa <u>mmangwane</u> wa ka. Ke ile ka mo fa tekete e le <u>nngwe</u> . <u>Ngwanana</u> eo o ile a kopa ke mo fe tekete e <u>nngwe</u> .				
	NGOLA	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao.				

## MANTAHA MOSEBETSI 2

	BALA	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.				
	BALA	Ke ile ka mo fa tekete e <u>nngwe</u> hape. Ke ile ka mo botsa hore mose wa hae o <u>sonngwe</u> ke mang. O ile a re o <u>sonngwe</u> ke mme wa hae. Ke ile ka re a <u>ngole</u> dinomoro tsa hae tsa mohala. Ka mora moo ke ile ka lo mo <u>ngwathela</u> . O ile a re ke seke ka mo <u>ngwathela</u> dijo tse ngata.				
	NGOLA	Ngola <u>polelo</u> ka: bonngwe Ngola <u>potso</u> ka: ngwathela				

## LABOBEDI MOSEBETSI 1





	TADIMA O BUE	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	BITSA MODUMO	kgwasa	kgwele	kgwehla	kgwasa	
		kgwabitla	kgwasa	kgwesa	kgwebo	
	BALA	Bashemane bane ba rata ho <u>kgwasa</u> ditweba. Ba di <u>kgwasa</u> ka Moqebelo o mong le o mong. Ke bone e mong a tshwere <u>kgwele</u> . Ke <u>kgwele</u> e telele haholo. Ke a ipotsa hore ba tlo etsa eng ka <u>kgwele</u> eo. E mong wa bashemane o re ba tlo tlama ditweba tseo ka <u>kgwele</u> eo.				

	<b>NGOLA</b>	1. Bashemane ba ne ba rata ho etsa eng? <b>Ba ne ba rata ho</b> _____. 2. Ba di kgwasa neng? <b>Ba di kgwasa ka</b> _____.
---	--------------	---







## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola <b>polelo</b> ka: kgwasa Ngola <b>potso</b> ka: kgwele

## LABORARO MOSEBETSI 1





	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	mphodisa	mphile	mphomotsa	mphe	
		mphile	mpho	mphumana	mphiphi	
	<b>BALA</b>	<p><u>Mpho</u> ke ngwaneso. O <u>mphile</u> dieta tsa hae tse nnyane. Maobane o <u>mphile</u> <u>mpho</u> e ntle ya buka. <u>Mpho</u> o rata ho <u>mphomotsa</u> ha ke sebetsa ka tlung. Maobane o <u>mphomoditse</u> nako e telele. <u>Mphielo</u> ke motswalle wa ka e moholo. <u>Mphielo</u> o batla ho ya le nna toropong. O re ke tsamaye o tla <u>mphumana</u> pele.</p>				
	<b>NGOLA</b>	1. Mpho ke mang? <b>Mpho ke</b> _____. 2. Mpho o rata ho etsa eng ha ke sebetsa? <b>O rata ho</b> _____.				

## LABORARO MOSEBETSI 2





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le a  ka hare ho bukantswe ya hao. Ngola <b>polelo</b> ka: Mpho Ngola <b>potso</b> ka: mphomoditse







# LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	Stacey	Gauteng	mmalla	ditshwantsho	mebalabala
	<b>BITSA MODUMO</b>	makgakga	mohlodi	nkudisa	nkgudisitse	
		mphethela	ngwetsi	meelelo	nthubela	
	<b>BALA</b>					<p>Stacey Fru o hlahetse Johannesburg/Gauteng, Afrika Borwa ka selemo sa 2007. Ha Stacey e sa le ngwana e monyeyane, o ne a tluaetse ho dula hodima batswadi ba hae ha ba mmalla dibuka tse ngata. Ba ntse ba supa ditshwantsho tse mebalabala tse ntle ebe Stacey o tla bua ka lentswe le bonolo a ntse a tshabela tlase. Ha e ne e sa le ngwana e monyenyane, o ne a dula fatshe ka pele ho raka ya dibuka, a hule buka e nngwe le nngwe e moo. O ne a rata ho phehla maqephe. O ne a rata le ho bala lentswe le leng le le leng. Stacey a nahana/ hopola hore dibuka tseo a di balang di ngotswe le ho takwa ke bana ba bang, jwaleka yena. A etsa qeto hore o batla ho tshwana le bona. O batla ho ngola buka ya hae le yena mme o ile a fela a etsa jwalo.</p>





## LABONE MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le a  ho tswa mosebetsing wa l.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stacey Fru o hlahetse kae? Stacey Fru o hlahetse _____.</li><li>2. O hlahile ka selemo sefe? Hlahile ka selemo sa _____.</li><li>3. Batswadi ba Stacey ba ne ba mmalla eng? Ba ne ba mmalla _____.</li><li>4. Stacey o ne a rata ho dula fatshe pela raka a etsa eng? O ne a _____.</li><li>5. Stacey o ne a nahana eng ka dibuka tseo a neng a di bala? O ne a nahana hore _____.</li></ol>

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ho tswa mosebetsing wa l wa ka Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  kaofela le a  hape.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. <ol style="list-style-type: none"><li>1. stacey fru o hlahetse Johannesburg afrika borwa</li><li>2. ke ngotse buka</li><li>3. e bitswang eng</li></ol>